

Catégorie : adultes collectif

### **Las quatre sasons**

La prima a vestit combas e puèges d'un verd velós.  
Lo cocut canta e las pichonas fuèlhas semblan un mantèl de brumas,  
Las irondèlas naisson e voletejan tot al torn de vos.

Las flors espelisson, las virolinas recàptan los travèrses del riu.  
Lo perfum e la color de las violetas vos embriagan de bonur  
Florís lo long dels camins una èrsa d'aur, ginèstas e pissorlins

Quand lo solelh crama, los ausèls se taison, lo monde se repausa,  
Solèdre, lo vent del solelh, passa sus las cordeletas de fen,  
las soslèva, las escampilha en virolejant dins la calor de l'aussada.

De gròssas e blancas nívols s'envirolan d'una a l'autra  
Al luònh entendèm brusir lo tròn, l'auratge arriba, cal se cloure  
Los païsans an preissa d'amassar lo fen. L'arcòna se paua.

Una mirgalhada de fuèlhas papilhoneja. L'auton vos convida a caminar  
Una mescla de colorís e d'odors, lo crissament de las fuèlhas suls pès  
Lo fro-fro de las alas dels ausèls, es temps de semenar.

Tot aquò es ritmat d'un picadís del picatar suls arbres poirits  
Lo solelh enquèra vos calina lo visatge e tot doçament se rescond  
Los jorns se fan pus corts, las ombras s'alongan, lo lum s'alanguís.

Sovent al clar matin, las branças d'aubièra se vestisson  
Poiriam creire a un cèl de paradís. Mas lo solelh vos tòrna a la vertat.  
E tot'aquela meravilha s'estavanís dins un doç brusidon.

Limbas de nèbla dins la valada s'esquiçan  
Arbres e cèl se mesclan amb los borrilhs,  
Parièrs a aquelas bolas de veire que se reviran.

La neu a cubèrt de son mantèl planas e vilatges  
Dins lo blanc immaculat, un silenci d'aur nais  
Dels traucanèus que vos regaudisson al passatge.

Tala es la vida...